

PHILIPS

Bežiční kuční zvučnik

TAF3



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support


Sadržaj

1	Važno	2	6	Philips Entertainment aplikacija	21
	Bezbjednost	2		Preuzimanje aplikacije	21
	Napomena	3		Uparite aplikaciju sa vašim zvučnikom	21
	Zaštitni znaci	4		Odaberite svoj zvuk	22
				Odaberite izvor zvuka	22
2	Bežični kućni zvučnik	5		Prijem nešifrovanog Auracast™ emitovanja	23
	Uvod	5		Prijem šifrovanog Auracast™ emitovanja	23
	Šta je u kutiji	5		Daljinski upravljač	24
	Instalacija prekrivača zvučnika	5		Vodič za korisnike	24
	Prijegled zvučnika	6		Nadogradnja firmware-a	24
	Prijegled daljinskoga upravljača	9			
3	Početak	10	7	Specifikacije proizvoda	26
	Povezivanje sa naponskom mrežom	10			
	Priprema daljinskog upravljača	10	8	Rešavanje problema	27
	Uključivanje / Isključivanje	11			
	Podešavanje jačine zvuka	11			
	Odaberite svoj zvuk	11			
4	Povezivanje	12			
	Povezivanje zvučnika	12			
	Bluetooth® povezivanje	13			
	Povezivanje Auracast™ prijemnika	14			
	Povezivanje preko HDMI ARC	14			
	Povezivanje optičkog ulaza	15			
	USB audio povezivanje	15			
	Povezivanje sa Auxiliary ulazom	16			
	Vraćanje na fabrička podešavanja	16			
5	Povežite Philips Fidelio FA3 zvučnike i FT1 gramofon	17			
	Auracast™ veza	17			
	Bluetooth ulaz i izlaz veza	19			
	Kablovska veza (putem RCA audio kabla)	20			

1 Važno

Bezbjednost

Detaljno pročitajte sva uputstva prije korištenja micro muzik sistema. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.



Ikonica „munja“ ukazuje da unutar uređaja postoji neizolovani materijal koji može dovesti do strujnog udara. Zarad bezbjednosti svih u domaćinstvu, molimo da ne otvarate kućište.

Ikonica „znak uzvika“ ukazuje na karakteristike koje morate pažljivo pročitati u literaturi koju ste dobili da izbjegnute probleme u radu i održavanju uređaja.

UPOZORENJE: Da umanjite rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, niti prijedmeti ispunjeni tečnošću, poput vaza smeju biti postavljeni na uređaj.

OPREZ: Da izbjegnute strujni udar propisno uključite utikač. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da spriječite strujni udar, uparite širok dio sa širokim ulazom.)



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište uređaja.
- Nikad ne podmazujte dijelove uređaja.
- Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
- Postarajte se da uvijek imate lak pristup strujnom kablju, utikaču ili adapteru, da biste mogli da isključite uređaj iz struje.

- Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Ne instalirajte blizu bilo kojega izvora toplote, poput radijatora, grijalica, pećnica ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Postavite proizvod na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na uređaj (prijedmete pune tečnosti, upaljene svijeće).
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Nikad ne uklanjajte kućište proizvoda. Obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju za bilo koje servisiranje uređaja. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, na primjer, kada su strujni kabl ili utikač oštećeni, kada je prosuta tečnost preko uređaja ili su neki prijedmeti pali na uređaj ili je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, kada ne radi kako treba ili vam je pao.
- Upotreba baterije **OPREZ** – Da spriječite curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili uređaja:
 - Baterije instalirajte sa propisno postavljenim polaritetom (+) i (-), kako je označeno na uređaju.
 - Uklonite bateriju kada se uređaj ne koristi duže vrijeme.
 - Baterija (pakovanje baterija ili instalirane baterije) ne smiju biti izložene jakoj toploti, poput direktnih sunčevih zraka, vatri ili sličnom.
 - Zamijena baterije neodgovarajućim tipom može poništiti zaštitu;
 - Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
 - Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
 - Baterija izložena ekstremno niskom vazдушnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.

- Ne miješajte stare i nove baterije Ne miješajte alkalne i standardne (ugljenik-cink) ili punjive ni-cad, nimh itd.) baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Trebaju biti propisno odložene.
- Ako posumnjate da je baterija progutana ili se drugačije naša u bilo kojem dijelu tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite i nove i stare baterije daleko od dohvata djece.
- Pošto zamijenite baterije, vodite računa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren.
- Ako odjeljak za baterije ne može biti potpuno zatvoren, prestanite koristiti proizvod. Držite ga van dohvata djece i kontaktirajte proizvođača.
- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Tamo gdje je uređaj isključen putem utikača, uređaj će ostati spreman za rad.
- Bezbijedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 40°C.

Napomena

Usklađenost

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije biti odložen kao obućan kućni otpad i da treba biti dostavljen odgovarajućem pogonu za reciklažu. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Zaštitni znaci



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence.

Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštićeni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



LDAC i LDAC logo su zaštićeni znakovi .



"Hi-Res Audio" Logo i "Hi-Res Audio Wireless" Logo se koriste po licencom Japan Audio Society.



Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.

2 Bežični kućni zvučnik

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Ovim bežičnim kućnim zvučnikom možete

- Reprodukovati audio sa Bluetootha, Auracast™ prijemnika, HDMI ARC, ulaza, USB audio ulaza, RCA AUX ulaza.

Šta je u kutiji


Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Zvučnici x2
- Prekrivači zvučnika x2
- Daljinski upravljač
- AAA baterije x2
- Strujni kabl x4
- Bezbednosni list
- Skraćeni priručnik
- Garancija



Instalacija prekrivača zvučnika

Prekrivač zvučnika je opremljen magnetom koji se može direktno zakačiti na zvučnik.





Napomena

- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike su samo prikaz. Stvarni proizvod se može vizuelno razlikovati.

Prijegled zvučnika

L Primarni zvučnik



① Daljinski senzor

② LED indikator

- Status funkcije (vidi tabelu ispod).



- Uključivanje/isključivanje uređaja.

④ SOURCE (IZVOR)

- Prebacivanje Bluetooth/Auracast™ prijemnik/HDMI ARC/Optički ulaz/USB audio/AUX ulaz izvor.
- Bluetooth uparivanje.
- Brisanje istorije Bluetooth uparivanja.
- Ponovno skeniranje Auracast™ TX kanala.

⑤ SECONDARY PAIRING (SEKUNDARNO UPARIVANJE)

- Pritisnite da uđete u režim uparivanja sekundarnog zvučnika.
- Prebacivanje na sljedeći Auracast™ TX kanal.

⑥ VOLUME (JAČINE ZVUKA)

- Podešavanje jačine zvuka.

⑦ OPTICAL IN (OPTIČKI ULAZ)

- Povezuje optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.

⑧ HDMI ARC

- Povezuje HDMI ulaz na televizoru.

⑨ USB AUDIO

- Povezivanje sa laptopom ili PC-om

⑩ L-AUX IN-R

- Povezivanje spoljnoga audio uređaja.

⑪ COAXIAL TO SECONDARY (KOAKSIJALNI U SEKUNDARNI)


- Upotrebite koaksijalni kabl da povežete sekundarni zvučnik.

⑫ AC IN- (AC ISLAZ)

- Povezivanje strujnog kablja.

Funkcija	Status	Osnova
Snaga	Mirovanje Isključivanje	● Puna crvena - Isključeno
Bluetooth	Uparivanje Povezano Prekinuta veza	🔍 Treperi plavo (brzo) ● Puno plavo 🔍 Treperi plavo (sporo)
Auracast™	Režim skeniranja Povezano	🔍 Treperi cijan (sporo) ● Puna cijan
Ostali izvori	HDMI ARC Optički ulaz USB audio AUX ulaz	● Puno naranadžasto ● Puno maslinasto ● Puno limeta ● Puna ružičasta
Bežična veza zvučnika	Uparivanje Povezano Prekinuta veza	🔍 Treperi bijelo (brzo) ○ Puna bijela (10 sek.) 🔍 Treperi bijelo (sporo)
Žičana veza zvučnika	Povezano	● Puna zelena (10 sekundi)
	Reprodukcija HD zvuka	● Puna žuta (10 sekundi)

R Sekondarni zvučnik



① Daljinski senzor

② LED indikator

- Status funkcije (vidi tabelu ispod).

③ PRIMARY PAIRING (PRIMARNO UPARIVANJE)

- Pritisnite da uđete u režim uparivanja primarnog zvučnika.

④ COAXIAL TO PRIMARY (KOAKSIJALNI U PRIMARNI)


- Upotrebite koaksijalni kabl da povežete primarni zvučnik.

⑤ AC IN~ (AC IZLAZ)

- Povezivanje strujnog kabla.

Funkcija	Status	Osnova
Snaga	Mirovanje Isključivanje	● Puna crvena – Isključeno
Izvor	Bluetooth Prijema Auracast™ HDMI ARC Optički ulaz USB audio AUX ulaz	● Puno plavo ● Puna cijan ● Puno naranadžasto ● Puno maslinasto ● Puno limeta ● Puna ružičasta
Bežična veza zvučnika	Uparivanje Povezano Prekinuta veza	⏻ Treperi bijelo (brzo) ○ Puna bijela (10 sek.) ⏻ Treperi bijelo (sporo)
Žičana veza zvučnika	Povezano Reprodukcija HD zvuka	● Puna zelena (10 sekundi) ● Puna žuta (10 sekundi)

Prijegled daljinskoga upravljača



- ⑦ **- TREBLE + (- VISOKI +)**
 - Podešavanje nivoa jačine visokih tonova
- ⑧ **- BASS + (- NISKI +)**
 - Podešavanje nivoa jačine niskih tonova
- ⑨ **OPT/HDMI ARC**
 - Pritisnite da odaberete Optical in ili HDMI ARC izvor.
- ⑩ **AUX/USB**
 - Pritisnite da odaberete AUX in ili USB audio in izvor.
- ⑪ **▶||**
 - Početak ili pauziranje reprodukcije.
- ⑫ **▶▶**
 - Preskoči na sljedeću numeru.
 - U Auracast režimu, prebacite na sljedeće nešifrovano emitovanje.
 - Pritisnite i zadržite da premotate unapred.
- ⑬ **SOUND (ZVUK)**
 - Biranje postavki zvuka (Balansirano/ Toplo/Svijetlo/Močno/Čisto/ Prilagođeno).

- ① **⏻**
 - Uključivanje/isključivanje uređaja.
- ② **BT/🔊**
 - Pritisnite da odaberete Bluetooth režim ili režim Auracast prijemnika.
 - Pritisnite i zadržite na duže od tri sekunde da aktivirate / deaktivirate Auracast režim emitovanja.
- ③ **VOL + (JAČINA ZVUKA +)**
 - Povećavanje jačine zvuka.
- ④ **⏮**
 - Pređi na sljedeću numeru.
 - U Auracast režimu, prebacite na prethodno nešifrovano emitovanje.
 - Pritisnite i zadržite da premotate unazad.
- ⑤ **VOL - (JAČINA ZVUKA -)**
 - Smanjivanje jačine zvuka.
- ⑥ **🔊x**
 - Isključivanje ili vraćanje zvuka.

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljaka uvijek slijedite po redu.


Povezivanje sa naponskom mrežom

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Vodite računa da naponska mreža odgovara voltaži označenoj na zadnjem ili bočnom dijelu uređaja.
- Rizik od strujnoga udara! Prije no što uključite strujni kabl, provjerite je li dobro fiksiran. Kada isključujete strujni kabl, uvijek vucite za utikač, nikad ne vucite kabl.
- Prije no što povežete strujni kabl, provjerite jeste li obavili sva druga povezivanja.

Povezivanje AC IN~ utičnice na zvučniku sa utičnicom u zidu putem strujnoga kabla koji ste dobili.

↳ Kada se zvučnik povezuje sa strujom, LED svijetli puno crveno.




Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućava da se uređajem upravlja daljinski.
- Čak i kada se rukuje daljinski upravljačem unutar dometa od 6 m, može se desiti da daljinsko upravljanje ne funkcioniše ako ima prepreka između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinskim upravljačem rukuje u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se blizu uređaja rukuje drugim daljinskim upravljačima koji koriste infracrvene zrake, uređaj može neispravno raditi. I obrnuto, drugi proizvodi mogu neispravno raditi.

Priprema daljinskog upravljača

Da postavite bateriju u daljinski upravljač:

- 1 Otvorite odjeljak za bateriju.
- 2 Ubacite AAA bateriju koju ste dobili takoda polaritet (+/-) bude kako je označeno.
- 3 Zatvorite odjeljak za bateriju.



Mjere predostrožnosti vezane za baterije

- Vodite računa da postavite baterije sa ispravnim pozitivnim „+“ i „-“ negativnim polaritetetom.
- Koristite isti tip baterije. Nikad nemojte zajedno koristiti različite tipove baterija.
- Mogu se koristiti i punjive i obične baterije. Pogledajte mjere predostrožnosti na njihovim oznakama.
- Vodite računa o svojim noktima kada uklanjate poklopac kućišta za baterije i baterije.
- Nemojte ispuštiti daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da bilo šta ošteti daljinski upravljač.
- Nemojte prosuti vodu, niti bilo koju drugu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na mokre prijedmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na direktnu sunčevu svjetlost ili blizu jakih izvora toplote.
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača kada neće biti korišćen duži vremenski period, budući da može doći do korozije ili curenja baterija, što može dovesti do povreda i/ili oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su preporučene.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nikad nemojte puniti one baterije koje nijesu označene kao punjive.

Uključivanje / Isključivanje

- Pritisnite  da uključite uređaj.
↳ Uređaj će se uključiti na posljednji izabrani zvor.
- Pritisnite  da prebacite uređaj u režim mirovanja.
↳ LED svjetli puno crveno.



Napomena

- Uređaj se sam prebacuje u režim mirovanja poslije 15 minuta neaktivnosti.

Podešavanje jačine zvuka

Prilikom slušanja, pritisnite **VOL+/-** na daljinskom uređaju ili okrenite **VOLUME** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da podesite jačinu zvuka.

Odaberite svoj zvuk

Možete odabrati idealan zvuk za vašu muziku.

Odabir ekvilajzera (EQ)

Pritisnite **SOUND** dugme na daljinskom upravljaču za unaprijed definisane režime koji odgovaraju vašem muzici. **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

Postavke poboljšanja zvuka

U Balanced EQ:

- pritisnite **-TREBLE+** na daljinskom uređaju da podesite intenzitet visokih u zvučnoj slici.
- pritisnite **-BASS+** na daljinskom uređaju da podesite intenzitet niskih u zvučnoj slici.
↳ Ako podešavanje dostigne maksimalnu vrijednost, začujete signalni zvuk.

U CUSTOM EQ, možete manuelno podesiti zvuk na aplikaciji u skladu sa vašim željama.

4 Povezivanje


Povezivanje zvučnika

Upotrebite jedan od sljedećih metoda da povežete zvučnike.

Automatsko uparivanje

Pritisnite  da uključite primarni zvučnik, a primarni i sekundarni zvučnici će se automatski upariti.

- ↳ Začujete signalni zvuk.
- ↳ LED će zatreperiti bijelo.




Savjet


- Ne pritisćajte dugmad **PRIMARY PAIRING** ili **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu zvučnika, osim kada je riječ o manuelnom uparivanju.

Ručno uparivanje

- 1 Uključite uređaj, pritisnite i zadržite **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na tri sekunde i **PRIMARY PAIRING** na zadnjem dijelu sekundarnog zvučnika na tri sekunde da uđete u režim uparivanja primarnoga i sekundarnoga zvučnika.
 - ↳ Začujete signalni zvuk.
 - ↳ LED će zatreperiti bijelo.



- 2 Ponovo pritisnite **SECONDARY PAIRING** i **PRIMARY PAIRING** na zadnjem dijelu zvučnika da potvrdite uparivanje.
 - ↳ Začujete signalni zvuk.
- 3 Kada je povezivanje uspješno, LED i na primarnom i na sekundarnom zvučniku će zasvijetleti puno bijelo.




Napomena

- Kada su primarni i sekundarni zvučnik upareni bežično, zvučnici će se automatski ponovo povezati nakon restartovanja (uključivanje/ isključivanje).

Povezivanje kablom


Povezivanje **COAXIAL TO SECONDARY** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika i **COAXIAL TO PRIMARY** na zadnjem dijelu sekundarnog zvučnika koaksijalnim kablom (nije dio paketa).

- ↳ Kada su primarni i sekundarni zvučnik povezani putem kabla, LED svjetlo na oba zvučnika će zasvijetleti zeleno.




Bluetooth® povezivanje


- 1 Pritisnite **BT**/ na daljinskom upravljaču ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete Bluetooth režim.
↳ LED treperi plavo.



- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i odaberite **[Philips Fidelio FA3]** da biste započeli povezivanje.
- 3 Odaberite **[Philips Fidelio FA3]**.
Ako je uspješno povezano:
↳ Začujete signalni zvuk.
↳ LED svijetli puno plavo.



- 4 Reprodukcijska muzika putem vašeg uređaja.




Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.
- Da pauzirate/nastavite reprodukciju, pritisnite **II**.
- Da preskočite numeru, pritisnite **II/I**.

Prekidanje Bluetooth®-a

- Prebacivanje na drugi izvor na uređaju;
- Onemogućiti funkciju na vašem Bluetooth® uređaju.
- Pritisnite i zadržite **BT**/ na daljinskom upravljaču na tri sekunde ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na tri sekunde da prekinete Bluetooth vezu.
Ako je veza uspješno prekinuta:
↳ Začujete signalni zvuk.
↳ LED treperi plavo.



Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja


- Pritisnite i zadržite **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na osam sekundi u režimu isključivanja.

Napomena


- Maksimalan raspon između ovog uređaja i vašeg Bluetooth uređaja je oko 10 metara (slobodnog prostora).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije garantovana.
- Svaka prepreka koja se nalazi između uređaja može smanjiti domet.
- Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.
- Uređaj će se takođe isključiti kada vaš uređaj bude van operativnog opsega.

Povezivanje Auracast™ prijemnika


- 1 Na vašem uređaju koji podržava Auracast™ emitovanje, slijedite uputstva da omogućite Auracast™ emitovanje.
- 2 Pritisnite **BT** /  na daljinskom uređaju ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete režim Auracast™ prijema.
 - ↳ Začujete signalni zvuk.
 - ↳ LED treperi cijan.



- 3 Ako je zvučnik po prvi put prebačen u režim Auracast™ prijemnika ili je spisak stanica prazan, zvučnik će automatski početi da skenira i nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom će se automatski emitovati.
 - ↳ LED svjetli puno cijan.



- 4 Ako želite da imate prijem šifrovanog emitovanja na vašem Auracast™ uređaju, slijedite uputstva za vaš Auracast™ uređaj za emitovanje i unesite lozinku na vašem Auracast™ uređaju za emitovanje.



- 5 Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.
 - Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.

Napomena


- Kada je Auracast™ prijemnik povezan, pritisnite **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na tri sekunde da ponovno skenirate Auracast™ kanale koji emituju.
- Kada je Auracast™ prijemnik povezan sa više Auracast™ kanala, pritisnite dugme **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da se prebacite na sljedeći nešifrovani Auracast™ kanal.

Prekid veze sa Auracast™ prijemnikom


- Prebacivanje na drugi izvor na uređaju;
- Deaktivirajte Auracast™ emitovanje na vašem Auracast™ uređaju.
 - Ako je prekid veze uspješan,
 - ↳ LED treperi cijan.

Povezivanje preko HDMI ARC

- 1 Povežite **HDMI ARC** utičnicu na zadnjem dijelu primarnog zvučnika sa HDMI OUT utičnicom na TV-u putem HDMI kabla (nije dio kompleta).



- 2 Pritisnite **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete HDMI ARC režim.
 - ↳ LED indikator svjetli puni narandžasto..



3 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Za detalje, pogledajte priručnik za korisnike televizora.

- HDMI ARC konektor na TV-u je možda označen drugačije. Za detalje, pogledajte priručnik za korisnike televizora.

4 Upotreba HDMI kabla velike brzine, povežite **HDMI ARC** konektor na zadnjem dijelu primarnog zvučnika sa **HDMI ARC** konektorom na TV-u.




Napomena


- Televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti uključeni.
- Metod podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati od televizora do televizora. Za detalje ARC funkcije, pogledajte priručnik za TV.
- Vodite računa da koristite HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.
- Molimo da koristite HDMI kabl čija dužina ne prelazi tri metra.

Povezivanje optičkog ulaza

1 Korišćenje optičkog kabla (nije dio kompleta) za povezivanje **OPTICAL IN** utičnica na zadnjem dijelu primarnog zvučnika sa **OPTICAL OUT** utičnicom na eksternom audio uređaju.



2 Pritisnite **OPT** na daljinskom uređaju ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete optički režim.
↳ LED indikator svjetli puno maslinasto.




Napomena


- Molimo da koristite optički kabl čija dužina ne prelazi tri metra.

USB audio povezivanje

1 Povezivanje **USB AUDIO** porta na zadnjem dijelu primarnog zvučnika sa USB portom na laptopu/PC-u putem USB kabla (nije dio kompleta).



2 Pritisnite **USB** na daljinskom uređaju ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete USB audio režim.
↳ LED svjetli punom limetom.



3 Upotrijebite daljinski upravljač da koristite bazične kontrole zvučnika.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.
- Da pauzirate/nastavite reprodukciju, pritisnite **▶ ||**.
- Da preskočite numeru, pritisnite **▶▶/◀◀**.




Napomena

- Molimo da koristite USB kabl čija dužina ne prelazi tri metra.


Povezivanje sa Auxiliary ulazom

- 1 Povezivanje **L-AUX IN-R** ulaza na zadnjem dijelu primarnog zvučnika sa **AUX OUT** ulazima na eksternom audio uređaju pomoću RCA kabla (nije dio kompleta).



- 2 Pritisnite **AUX** na daljinskom **SOURCE** na zadnjem dijelu na primarnom zvučniku da odaberete AUX in režim rada.

↳ LED će svijetleti puno ružičasto.



Napomena

- Molimo da upotrijebite RCA kabl koji nije duži od tri metra.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na osnovne postavke.

Kada je zvučnik uključen, pritisnite i zadržite dugmad **SOURCE** i **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na pet sekundi.

↳ Začujete signalni zvuk.

↳ Uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja i vratiti se u režim mirovanja.

Napomena




- Manuelno uparivanje zvučnika je neophodno nakon obnavljanja fabričkih podešavanja.

5 Povežite Philips Fidelio FA3 zvučnike i FT1 gramofon

Ovaj odeljak će vam pomoći da povežete Fidelio FT1 gramofon i FA3 zvučnike.

AURACAST

Bluetooth




C

Veza	Idi na stranicu
A Auracast™ veza	17
B Bluetooth ulaz i izlaz veza	19
C Povezivanje kablom	20


A Auracast™ veza

FT1

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** za prebacivanja na Gramofon/Bluetooth/Disk izvor.



- 2 U Gramofon/Bluetooth/Disk izvoru, pritisnite i zadržite **AURACAST** dugme na gramofonu na tri sekunde ili odaberite **Source Control** na Philips Entertainment Aplikaciji ()/ Auracast™ emitovanje) da uđete u Auracast™ emitovanje.




U Philips Entertainment Aplikaciji uđete u General Settings, odaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.

- Kada se odabere nešifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno ljubičasto i začućete signal sa gramofona.
- Kada se odabere šifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno čilibar boje i začućete signal sa gramofona.

3 Možete da emitujete na bilo koji broj uređaja koji ima Auracast™. Slijedite uputstva da omogućite Auracast™ vezu.

4 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifrovan, potrebno je da Auracast prijemnici imaju istu lozinku da bi mogli da slušaju emitovanje.

- Nakon povezivanja, LED na proizvodima na kojima je Auracast™ omogućen (Fidelio FA3), svjetleće puno cijan.



5 Pritisnite dugme **PAIRING**/🔗 da prebacite Gramofon/Disk/Bluetooth da biste reprodukovali sa različitih audio izvora.

Prekidanje Auracast™ emitovanja

- Pritisnite i zadržite dugme 🔗 na gramofonu na tri sekundi da izađete iz Auracast emitovanja sa vašeg gramofona..
↳ LED 2 treperi ljubičasto ili cilijar.


FA3

1 Na vašem uređaju koji podržava Auracast™ emitovanje, slijedite uputstva da omogućite Auracast™ emitovanje.

2 Pritisnite **BT**/🔗 na daljinskom uređaju ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete režim Auracast™ prijema.


↳ Začujete signalni zvuk.

↳ LED treperi cijan.




3 Ako je zvučnik po prvi put prebačen u režim Auracast™ prijemnika ili je spisak stanica prazan, zvučnik će automatski početi da skenira i nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom će se automatski emitovati.

↳ LED svjetli puno cijan.



4 Ako želite da imate prijem šifrovanog emitovanja na vašem Auracast™ uređaju, slijedite uputstva za vaš Auracast™ uređaj za emitovanje i unesite lozinku na vašem Auracast™ uređaju za emitovanje.



5 Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.



Napomena

- Kada je Auracast™ prijemnik povezan, pritisnite **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na tri sekunde da ponovno skenirate Auracast™ kanale koji emituju.
- Kada je Auracast™ prijemnik povezan sa više Auracast™ kanala, pritisnite dugme **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da se prebacite na sljedeći nešifrovani Auracast™ kanal.


Prekid veze sa Auracast™ prijemnikom

- Prebacivanje na drugi izvor na uređaju;
 - Deaktiviranje Auracast™ emitovanje na vašem Auracast™ uređaju.
- Ako je prekid veze uspješan,
↳ LED treperi cijan.


B Bluetooth ulaz i izlaz veza

FT1


- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** da prebacite na Gramofon/Disk izvor.



- 2 U opciji Gramofon/Disk izvor, pritisnite **BT OUT** dugme da uđete u režim Bluetooth uparivanja.
- ↳ LED1 treperi bijelo.



- 3 Postarajte se da vaš Bluetooth uređaj bude u režimu uparivanja.
- 4 Gramofon će početi da skenira i automatski će se upariti sa najbližim Bluetooth uređajem ili uređajem sa najjačim signalom.
- 5 Kada se uređaji povežu, začujete zvučni signal iz gramofona.
- ↳ LED2 svijetli punim svjetlom.



Prekid veze IZLAZA Bluetooth

- Pritisnite i zadržite **BT OUT** dugme na gramofonu na tri sekunde.
- ↳ LED 2 će iz punog bijelog, zatreperiti bijelo.





Napomena

- Ako uparivanje ne uspije, pritisnite **BT OUT** dugme da ponovo obavite skeniranje Bluetooth uređaja.

FA3


- 1 Pritisnite **BT** na daljinskom upravljaču ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da uđete u režim uparivanja.
- ↳ LED treperi plavo.




2 Ako je uspješno povezano:

↳ Začujete signalni zvuk.

↳ LED svijetli puno plavo.



3 Reprodukcijsa muzike putem vašeg uređaja.



Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.
- Da pauzirate/nastavite reprodukciju, pritisnite **II**.
- Da preskočite numeru, pritisnite **►►/◄◄**.


C Kablovska veza (putem RCA audio kabl)

FT1

1 Povežite RCA kabl (nije dio kompleta) sa spoljnim zvučnikom.

↳ CRVENI utikač – utaknite u R-izlaz.

↳ BIJELE utikač – utaknite u L-izlaz




2 Prebacite na LINE izlaz na zadnjem dijelu Fidelio FT1 kako je to prikazano.





FA3

1 Povežite **L-AUX IN-R** utičnice na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na **AUX OUT** utičnice na Fidelio FT1 pomoću RCA kabl (nije dio paketa).



2 Pritisnite **AUX** na daljinskom **SOURCE** na zadnjem dijelu na primarnom zvučniku da odaberete **AUX** in režim rada.

↳ LED će svijetleti puno ružičasto.



Napomena

- Molimo da upotrijebite RCA kabl koji nije duži od tri metra.

3 Koristite daljinski upravljač da sprovedete bazične kontrole zvučnika.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.

6 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije




Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.



philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete koristiti svoj pametan uređaj da lako odaberete stil zvuka koji hoćete, da mijenjate između izvora i još toga.

Uparite aplikaciju sa vašim zvučnikom





- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 2 Postarajte se da je vaš mobilni uređaj omogućen u Bluetooth podešavanjima.
- 3 Kada po prvi put povezujete Philips Entertainment aplikaciju, od vas će biti zatraženo da uparite aplikaciju sa vašim zvučnikom.
- 4 Pritisnite **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da omogućite aplikaciji da ga pronade i kontroliše.

Odaberite svoj zvuk

Možete odabrati idealan zvuk za vašu muziku.



Odabir ekvilajzera (EQ)

Prisnite  ikonicu na aplikaciji da odaberete unaprijed definisane režime zvuka koji odgovaraju vašoj muzici: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.




Odaberite izvor zvuka

Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da odaberete **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/Optical/USB Audio/AUX In**.




Prijem nešifrovanog Auracast™ emitovanja

- 1 Odabir Auracast™ receiver izvora.




- 2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** da uđete Auracast™ spisak emitovanja.




- 3 Kada je odabran **nešifrovan** izvor reprodukcije sa mobilnog telefona ili USB-a, zvučnik će ih pretražiti i povezati se.

→ Postarajte se da aktivirate Auracast™ remitovanje na mobilnom telefonu, USB-u ili drugom uređaju.




Prijem šifrovanog Auracast™ emitovanja

- 1 Odabir Auracast™ receiver izvora.




- 2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** da uđete Auracast™ spisak emitovanja.




- 3 Kada je odabran **šifrovan** izvor reprodukcije sa mobilnog telefona, USB-a ili drugog proizvoda, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku. Lozinka mora biti ista ona koju ste uneli kada ste podešavali Auracast™ emitovanje sa vašeg mobilnog telefona, USB-a ili drugog uređaja.

→ Postarajte se da aktivirate Auracast™ remitovanje na mobilnom telefonu, USB-u ili drugom uređaju.




Daljinski upravljač

Pritisnite ikonu  da uđete i koristite svoj mobilni uređaj kao daljinski uređaj za zvučnika putem Philips Entertainment aplikacije.



Vodič za korisnike


Za više informacija o korištenju ovoga proizvoda, pritisnite  ikonicu na aplikaciji gdje možete naći [User Manual] i [Quick Start Guide].




Nadogradnja firmware-a

Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom firmver verzijom.

Firmver za MCU može biti nadograđen na najnoviju verziju putem Philips Entertainment aplikacije. Idite na **Firmware Update** i pritisnite **Download & Update**. Ako nadogradnje bude objavljena **Download & Upgrade** može biti pritisnuta za automatski nastavak.



Kada uređaj jednom bude povezan sa Philips Entertainment aplikacijom, može preuzeti ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju firmver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.



7 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijetodne najave.

Opšte informacije

Naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
Potrošnje energije tokom rada	<30 W
ECO potrošnja energije	<0,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	170x303x211 mm
Težina (glavnog uređaja)	6,798 kg
Radna temperatura	0-40°C

Pojačalo

Ukupna izlazna snaga	2x50W RMS (2x100W Max.)
Tviter izlazna snaga	15W RMS (30W Max.)/ Kanal
Srednji woofer izlazna snaga	35W RMS (70W Max.)/ Kanal
Frekventni opseg	40 Hz - 40 kHz
Odnos signala prema buci	>75dB
Totalno harmonijsko izobličenje zvuka	≤ 1%

Zvučnik

Impedanca	8Ω (Tviter) 4Ω (Niski)
Tviter	1" titanijski dometni tweeter sa strašnjom komorom
Srednji woofer	5" stakleni vlakneni konus

Bluetooth®

Bluetooth® verzija	V5.4
Bluetooth® profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth® frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤9 dBm
Bluetooth® domet	oko 10 m

Podržani audio formati

HDMI ARC	PCM 44.1KHz, 48KHz, 96KHz
Optički ulaz	PCM 44.1KHz, 48KHz, 96KHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Povezivanje zvučnika

Bežična konekcija	2,4 GHz
Povezivanje kablom	Koaksijalni audio kabl

Daljinski upravljač

Razdaljina/Ugao	6m/30°
Tip baterije	AAA (1.5Vx2)

8 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da biste zadržali garanciju na uređaj, nikada ga nemojte sami popravljati. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude blizu i da lako možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema struje

- Provjerite je li strujni kabl uređaja propisno povezan.
- Provjerite ima li struje u utičnici u zidu.
- U cilju uštede struje, sistem se automatski isključuje 15 minuta po završetku reprodukcije posljednje numere ako mu se ne da nijedna komanda.

Nema zvuka ili je zvuk slab

- Podesite jačinu zvuka.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju
- Provjerite je li vaš Bluetooth uređaj unutar operacionog prečnika.

Nema reakcije uređaja

- Izvucite, pa ponovo priključite uređaj na naponsku mrežu, a onda ponovno uključite uređaj.
- U cilju uštede struje, sistem se automatski isključuje 15 minuta po završetku reprodukcije posljednje numere ako mu se ne da nijedna komanda.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije no što pritisnete bilo koje dugme sa funkcijom odaberite ispravan izvor daljinskim upravljačem, a ne glavnim uređajem.
- Smanjite razdaljinu između daljinskog upravljača i uređaja.
- Postavite baterije sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je to naznačeno.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjem dijelu uređaja.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće reprodukovati muziku na uređaju poslije uspješnog Bluetooth povezivanja

- Uređaj se ne može koristiti za bežično reprodukovanje muzike na ovome uređaju.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa Bluetooth uređajem

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj uređaj.
- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Pogledajte priručnik za korisnike tog uređaja da otkrijete kako aktivirati tu funkciju.
- Uređaj nije u režimu uparivanja.
- Uređaj je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni mobilni uređaj se neprekidno povezuje i prekida vezu

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ili uklonite prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni se mogu neprekidno povezivati i prekidati vezu kada razgovarate telefonom ili prekidate razgovor. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.